



## UGOVOR O PRUŽANJU PRAVNIH USLUGA I ZASTUPANJU

### STRANKE:

#### **KLIJENT:**

**OPŠTINA ULCINJ**, koju zastupa Predsjednik Fatmir Đeka, u daljem tekstu: Klijent

#### **DAVALAC USLUGA:**

**ADVOKATSKA KANCELARIJA VELIMIROVIĆ**, 81000 Podgorica, Ulica Jola Piletića 8/6, Crna Gora, u daljem tekstu: Kancelarija, koju zastupa Goran Velimirović

### **Opšte odredbe**

#### *Član 1*

Ovim Ugovorom stranke uređuju međusobna prava i obaveze vezane za pružanje advokatskih usluga Klijentu od strane Kancelarije.

#### *Član 2*

Kancelarija obezbeđuje usluge zastupanja pred sudovima i drugim državnim organima Crne Gore kao i pravnog konsaltinga Klijentu, a Klijent plaća cijenu u skladu sa ovim Ugovorom.

Usluge iz ovog Ugovora vrše se na teritoriji Crne Gore, a, na zahtjev Klijenta i van teritorije Crne Gore.

Kancelarija, bez saglasnosti Klijenta neće angažovati nijednu drugu pravnu firmu ili Advokatsku kancelariju da pruža usluge za Klijenta van Crne Gore.

#### *Član 3*

Pravne usluge, u smislu ovog Ugovora uključuju pravni konsalting i zastupanje Klijenta, kao i zaštitu pravnih interesa Klijenta, a posebno:

- Usmene i pisane savjete, uključujući i savjete koji se daju telefonskim putem i putem elektronske komunikacije;
- Pravne analize i mišljenja na zahtjev Klijenta;
- Ispitivanje legislative i regulative značajne za Klijentove aktivnosti;
- Zastupanje Klijenta pred sudovima, drugim državnim i paradržavnim organima i organima lokalne samouprave, kao i u komunikaciji sa drugim fizičkim i pravnim licima;
- Da priprema ugovore i unutrašnje politike i procedure;
- Savjetovanje vezano za prava i obaveze zaposlenih kod Klijenta ili angažovanih od strane Klijenta;
- Ostale pravne usluge u skladu sa dogовором Stranaka.

## **Član 4**

Zastupanje Klijenta uključuje:

- Zastupanje u postupcima pred Sudovima, državnim organima i organima lokalne samouprave,
- Iniciranje potrebnih pravnih procedura i zastupanje Klijenta u tim procedurama, kao i u postupcima i procedurama iniciranih od strane drugih fizičkih i pravnih lica a koje se odnose na interes Klijenta,
- Podnošenje pravnih ljekova,
- Priznavanje zahtjeva trećih lica
- Povlačenje tužbi,
- Priprema dogovora i nagodbi,
- Učestvovanje u medijaciji ili u drugim oblicima rešavanja sukoba i,
- Svi drugi oblici pravnog zastupanja.

Radnje kao što su priznavanje zahtjeva trećih lica, povlačenje tužbi, iniciranje dogovora i nagodbi kao i druge radnje kojima se određene procedure okončavaju mogu se preuzimati samo uz izričitu saglasnost Klijenta.

## **Član 5**

Na zahtjev Klijenta, Kancelarija, u skladu sa zakonom, pruža usluge i licima u kojima je Klijent osnivač ili koja su na drugi način povezana sa Klijentom, uz poseban dogovor sa zastupanim licem i Klijentom.

### **Obaveze Kancelarije**

## **Član 6**

Kancelarija vrši usluge opisane u prednjim članovima i štiti interes Klijenta po svom najboljem znanju i u razumnom roku.

Kancelarija ažurno i blagovremeno upoznaje Klijenta sa svim činjenicama od značaja za ostvarivanje njegovih pravnih interesa daje mišljenja i prognoze.

Kancelarija može angažovati bilo kojeg advokata koji je član Kancelarije da vrši usluge za Klijenta.

Kancelarija može angažovati drugu kancelariju iz Crne Gore, uz saglasnost Klijenta.

## **Član 7**

Kancelarija po zahtjevu Klijenta izvještava o stanju njegovih predmeta.

Kancelarija čuva dokumente vezane za aktivnosti preduzete za Klijenta i dostavlja mu ih na njegov zahtjev.

### **Obaveze Klijenta**

## **Član 8**

Za izvršene usluge Klijent plaća iznos od 1.000,00€ mjesечно počev od dana zaključenja ovog ugovora, uvećano za pripadajući PDV.

Pored paušalne naknade iz st.1 ovog člana Klijent plaća Kancelariji naknadu po važećoj Advokatskoj tarifi za preduzete radnje, sa umanjenjem od 50% od iznosa predviđenog tarifom za preduzetu radnju.

Iznos iz stava 1. i 2. ovog člana plaća se u roku od 7 dana od dana ispostavljanja računa od strane Kancelarije.

U slučajevima kada se zastupanje obavlja van Podgorice, Kancelarija ima pravo na naknadu dnevničica, putnih troškova i troškova smještaja u skladu sa važećom Advokatskom tarifom.

U slučaju uspjeha u sporu povjerenom na zastupanje Kancelariji, Kancelarija ima pravo i na posebnu nagradu koja se ima odrediti u fiksnom ili procentualnom iznosu koja će biti opredijeljena posebnim ugovorom Stranaka koji će se zaključiti prilikom preuzimanja predmeta u rad i davanja punomoća.

### **Član 9**

Klijent dostavlja Kancelariji sve informacije i dokumente od značaja za vršenje usluga iz ovog Ugovora.

Na zahtjev Kancelarije, Klijent će dostaviti posebne instrukcije za pojedine slučajeve i situacije.

Klijent određuje jednu ili više osoba kao kontakt osobe i o tome obavještava Kancelariju.

### **Član 10**

Klijent izdaje Kancelariji generalno punomoćje za zastupanje i posebna punomoćja svako pojedinačni predmet.

### **Komunikacija između stranaka**

### **Član 11**

U skladu sa ovim Ugovorom, stranke obezbjeđuju efikasnu i djelotvornu komunikaciju koristeći uobičajena komunikaciona sredstva.

Obje strane mogu zahtijevati da se određene informacije dostavljaju u pisanoj formi.

Obje strane mogu zahtijevati sastanak kada procijene da je potrebno.

### **Povjerljivost**

### **Član 12**

Stranke čuvaju povjerljivost i obavezuju se da neće otkriti nijednu informaciju bez saglasnosti druge stranke.

U slučaju raskida Ugovora, Kancelarija je dužna da klijentu dostavi sva tražena dokumenta.

Kancelarija neće, ni pod kojim okolnostima, otkriti informacije vezane za Klijenta bez obzira na to da li ugovor traje ili ne.

## **Trajanje Ugovora**

### **Član 13**

Ugovor traje 36 mjeseci od dana potpisivanja.

U slučaju kada obje strane žele da nastave ugovor i poslije označenog roka, produženje trajanja vrši se razmjenom prostih pisanih izjava između stranaka.

## **Raskid Ugovora**

### **Član 14**

Obje strane mogu raskiuti Ugovor pismenom izjavom iz opravdanog razloga.

Smatra se da na strani Klijenta postoje opravdani razlozi za raskid u slučaju da Kancelarija nesavjesno i neazurno obavlja poslove povjerene ovim ugovorom, a naročito ako:

- Neopravdano ili neblagovremeno ne postupa po nalozima suda ili drugih državnih organa za potrebe postupka koji se pred tim organima vode.
- Neopravdano ne obavještava Klijenta o stanju u predmetima koji su mu povjereni, kao i neopravdano dugo ne dostavlja izvještaje na zahtjev Klijenta.
- Ne preduzima sve potrebne radnje neophodne za uspješno okončanje sudskog ili drugog postupka.

Smatra se da na strani Kancelarije postoje opravdani razlozi za raskid u slučaju da Klijent neopravdano ne izvršava obaveze iz ovog Ugovora, a naročito ako:

- Neblagovremeno izvršava isplatu ugovorene naknade po ovom Ugovoru – neplaćanje najmanje tri ili više ispostavljenih faktura.
- Ne pruža blagovremeno podatke i informacije neophodne i značajne za uspješno zastupanje i vođenje povjerenog postupka.
- Bez opravdanog razloga otkaže punomoćje za zastupanje i opunomoći drugo lice u postupcima u kojim je Kancelarija do tada iste uspješno vodila.

U slučaju neka od stranaka raskine ovaj Ugovor mimo razloga predviđenih ovim članom dužna je drugoj strani da isplati na ime ugovorne kazne iznos od 20.000,00€.

## **Ostale odredbe**

### **Član 15**

U slučaju nastupanja situacije koja nije uređena Ugovorom, stranke će se dogovoriti oko međusobnih prava i obaveza poštujući principe ustanovljene ovim Ugovorom u duhu dobrih poslovnih običaja.

### **Član 16**

Stranke će međusobne sporove nastojati rješavati sporazumno.

Ako sporazumno rješenje nije moguće stranke će se sporna pitanja rješiti pred stvarno nadležnim sudom.

### **Član 17**

Ugovor je izrađen u 4 primjerka i svi primjerici se smatraju originalom.

Obje stranke zadržavaju po dva primjerka.

Dana 02.11.2015.godine

**Kancelarija**





**Klijent**

